

# NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-TWI

Item Library Version 1.0

As individuals go through treatment for their cancer they sometimes experience different symptoms and side effects. For each question, please select the one response that best describes your experiences over the past 7 days...

Σε ανkorankore bia ko fa mu ma won kokoram ayaresa no etommereε bia won nnya suahunu soronko εwo nsunsuasoo ne εho mpopoeε mu. Ma asembisa mu bia, mesre wo yiyi saa mbuaeε baako a εkyerekyere mu wo suahunu wo saa nna 7 atwam yi....

<b>1. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dry mouth</b>				
<b>ANUM AWOO</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa too no, na sen na w' ANUM a AWOO no EMU EDEN YE no tee a na ENNYE KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Ennye den saa	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu eden	<input type="radio"/> Emu eden paa

<b>2. PRO-CTCAE® Symptom Term: Difficulty swallowing</b>				
<b>AMENAMENE SHAW</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa too no, na sen na w' AMENAMENE SHAW no mu DENDEN YE no tee a na ENNYE KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu sha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu eden	<input type="radio"/> Emu eden paa

<b>3. PRO-CTCAE® Symptom Term: Mouth/throat sores</b>				
<b>ANUM/MENE MU AKRO</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa too no, na sen na w' ANUM ANAA MENE MU AKRO no EMU EDEN no tee a na ENNYE KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu sha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu eden	<input type="radio"/> Emu eden paa
b. Wo saa nna 7 etwa too no, dodoo sen na w' ANUM ANAA MENE MU AKRO no TWENTWAN wo wo dabiara anaa daa daa nnumadie?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Ketewaa bi	<input type="radio"/> Ebia	<input type="radio"/> Mmom εwo anim kakra	<input type="radio"/> Yie paa

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

# NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-TWI

Item Library Version 1.0

<b>4. PRO-CTCAE® Symptom Term: Cracking at the corners of the mouth (cheilosis/cheilitis)</b>				
<b>APAEPAE WJ SAA W'ANUM DODO MU (CHEILOSIS/CHEILITIS)</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa too no, na sen na APAEPAE WJ SAA W' ANUM DODO MU EMU DENDEN YE no tee a na ENNYE KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu eha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu eden	<input type="radio"/> Emu eden paa

<b>5. PRO-CTCAE® Symptom Term: Voice quality changes</b>	
<b>ENNE PAPA PAA NSESAEE</b>	
a. Wo saa nna 7 etwa too no, so wo nya ENNE NSESAEE biara?	
<input type="radio"/> Aane	<input type="radio"/> Daabi

<b>6. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hoarseness</b>				
<b>EMU YAAYA</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa too no, na sen na na wo ENNE MU YAAYA EMU EDEN no tee a na ENNYE KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu eha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu eden	<input type="radio"/> Emu eden paa

<b>7. PRO-CTCAE® Symptom Term: Taste changes</b>				
<b>NKAHWE NSESAEE</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa too no, na sen na na wo HAW NOM WJ SE WO KEKA ADUANE AHWE ANAA ANONOMDEE EMU EDEN no tee a na ENNYE KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu eha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu eden	<input type="radio"/> Emu eden paa

<b>8. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased appetite</b>				
<b>ADIDIE AKONJ SO ATE</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa too no, na sen na na w' ADIDIE AKONJ SO ATE EMU EDEN no tee a na ENNYE KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu eha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu eden	<input type="radio"/> Emu eden paa
b. Wo saa nna 7 etwa too no, dodoo sen na ADIDIE AKONJ SO TEE TWENTWAN wo wo dabiara anaa daa daa nnwumadie?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Ketewaa bi	<input type="radio"/> Ebia	<input type="radio"/> Mmom ewo anim kakra	<input type="radio"/> Yie paa

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

# NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-TWI

Item Library Version 1.0

<b>9. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nausea</b>				
<b>ABOFONO</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, MPɛN sɛn na wo nya ABOFONO?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> ɛntaa ensi	<input type="radio"/> ɛwom a	<input type="radio"/> Ntoatoasoo	<input type="radio"/> ɛkame ayɛ sɛ aberɛ nyinaa
b. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, na sɛn na na w' ABOFONO mu DENDEN Yɛ no tee a na ɛNNYɛ KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu ɛha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu ɛden	<input type="radio"/> Emu ɛden paa

<b>10. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vomiting</b>				
<b>AFEFIAFIFɛɛ</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, MPɛN sɛn na wo nya AFEFIAFEFE?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> ɛntaa ensi	<input type="radio"/> ɛwom a	<input type="radio"/> Ntoatoasoo	<input type="radio"/> ɛkame ayɛ sɛ aberɛ nyinaa
b. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, na sɛn na na w' AFEFIAFEFE EMU ɛDEN no tee a na ɛNNYɛ KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu ɛha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu ɛden	<input type="radio"/> Emu ɛden paa

<b>11. PRO-CTCAE® Symptom Term: Heartburn</b>				
<b>ɛBOHYHYɛɛ</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, MPɛN sɛn na wo nya ɛBOHYEHYɛɛ?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> ɛntaa ensi	<input type="radio"/> ɛwom a	<input type="radio"/> Ntoatoasoo	<input type="radio"/> ɛkame ayɛ sɛ aberɛ nyinaa
b. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, na sɛn na na w' ɛBOHYEHYɛɛ EMU ɛDEN no tee a na ɛNNYɛ KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu ɛha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu ɛden	<input type="radio"/> Emu ɛden paa

<b>12. PRO-CTCAE® Symptom Term: Gas</b>	
<b>ɛTAA</b>	
a. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, so wo nnya sɛ wo YI NFRAMA AKO SORO (ATETATETA)?	
<input type="radio"/> Aane	<input type="radio"/> Daabi

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

# NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-TWI

Item Library Version 1.0

<b>13. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bloating</b>				
<b>AHUHURUHURU</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa too no, so wo nnya se wo AYAASE HUHURUHURU (YEFUN)?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Entaa ensi	<input type="radio"/> Ewom a	<input type="radio"/> Ntoatoasoo	<input type="radio"/> Ekame aye se aberɛ nyinaa
b. Wo saa nna 7 etwa too no, na sen na na w' AYAASE AHUHURUHURU a na ENNYE KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu eha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu eden	<input type="radio"/> Emu eden paa

<b>14. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hiccups</b>				
<b>KOOTREKOO</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa too no, MPEN sen na wo nnya KOOTREKOO?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Entaa ensi	<input type="radio"/> Ewom a	<input type="radio"/> Ntoatoasoo	<input type="radio"/> Ekame aye se aberɛ nyinaa
b. Wo saa nna 7 etwa too no, na sen na na wo KOOTREKOO EMU EDEN a na ENNYE KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu eha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu eden	<input type="radio"/> Emu eden paa

<b>15. PRO-CTCAE® Symptom Term: Constipation</b>				
<b>AYEMTIM</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa too no, na sen na na w' AYEMTIM a EMU EDEN ENNYE KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu eha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu eden	<input type="radio"/> Emu eden paa

<b>16. PRO-CTCAE® Symptom Term: Diarrhea</b>				
<b>AYEMTUO</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa too no, MPEN sen na wo nnya ENEE A EMU EHA ANAA NSUOSUO (AYEMTUO)?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Entaa ensi	<input type="radio"/> Ewom a	<input type="radio"/> Ntoatoasoo	<input type="radio"/> Ekame aye se aberɛ nyinaa

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

# NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-TWI

Item Library Version 1.0

<b>17. PRO-CTCAE® Symptom Term: Abdominal pain</b>				
<b>AYAASE YAA</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, MPɛN sɛn na wo nnya YAA WO SAA W'YAASE (WO YɛM FA MU)?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> ɛntaa ensi	<input type="radio"/> ɛwom a	<input type="radio"/> Ntoatoasoo	<input type="radio"/> ɛkame ayɛ sɛ aberɛ nyinaa
b. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, na sɛn na na w' YAA WO W'AYAASE (WO YɛFUN FA MU)na EMU ɛDEN a na ɛNNYɛ KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu ɛha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu ɛden	<input type="radio"/> Emu ɛden paa
c. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, dodoɔ sɛn na YAA WO SAA W'AYAASE (WO YɛFUN FA MU) TWENTWAN wo dabiara anaa daa daa nnwumadie?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Ketewaa bi	<input type="radio"/> Ebia	<input type="radio"/> Mmom ɛwo anim kakra	<input type="radio"/> Yie paa

<b>18. PRO-CTCAE® Symptom Term: Fecal incontinence</b>				
<b>ANENEANENE BASAA</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, MPɛN sɛn na wo HWERE WO NSONO ANAMɔNTUO MU NHYɛSOɔ?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> ɛntaa ensi	<input type="radio"/> ɛwom a	<input type="radio"/> Ntoatoasoo	<input type="radio"/> ɛkame ayɛ sɛ aberɛ nyinaa
b. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, dodoɔ sɛn na wo HWERE WO NSONO ANAMɔNTUO MU NHYɛSOɔ a ɛTWENTWAN wo dabiara anaa daa daa nnwumadie mu?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Ketewaa bi	<input type="radio"/> Ebia	<input type="radio"/> Mmom ɛwo anim kakra	<input type="radio"/> Yie paa

<b>19. PRO-CTCAE® Symptom Term: Shortness of breath</b>				
<b>HOMEE NTIETIA</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, sɛn na na saa WO HOMEE NTIETIA no na EMU ɛDEN tee a na ɛNNYɛ KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu ɛha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu ɛden	<input type="radio"/> Emu ɛden paa
b. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, dodoɔ sɛn na WO HOMEE NTIETIA no TWENTWAN wo dabiara anaa daa daa nnwumadie mu?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Ketewaa bi	<input type="radio"/> Ebia	<input type="radio"/> Mmom ɛwo anim kakra	<input type="radio"/> Yie paa

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

# NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-TWI

Item Library Version 1.0

<b>20. PRO-CTCAE® Symptom Term: Cough</b>				
<b>ƐWA</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, sɛn na na saa WO ƐWA BO no na EMU ƐDEN tee a na ƐNNYE KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu eha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu eden	<input type="radio"/> Emu eden paa
b. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, dodoo sɛn na WO ƐWA BO no ƐTWENTWAN wo dabiara anaa daa daa nnnwumadie mu?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Ketewaa bi	<input type="radio"/> Ebia	<input type="radio"/> Mmom ewo anim kakra	<input type="radio"/> Yie paa

<b>21. PRO-CTCAE® Symptom Term: Wheezing</b>				
<b>NTEETESOO</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, sɛn na na saa ƐNTEESOO (ABENBO DEDE WO SAA WO BO HOMEE) no na EMU ƐDEN tee a na ƐNNYE KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu eha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu eden	<input type="radio"/> Emu eden paa

<b>22. PRO-CTCAE® Symptom Term: Swelling</b>				
<b>AHONHONO</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, MPEN sɛn na wo nya ABASA MU ANAA ƐNAN AHONHONO?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Ɛntaa ensi	<input type="radio"/> Ɛwom a	<input type="radio"/> Ntoatoasoo	<input type="radio"/> Ɛkame aye se abere nyinaa
b. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, sɛn na na saa wo ABASA MU ANAA ƐNAN AHONHONO no na EMU ƐDEN tee a na ƐNNYE KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu eha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu eden	<input type="radio"/> Emu eden paa
c. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, dodoo sɛn na WO ABASA MU ANAA ƐNAN no ƐTWENTWAN wo dabiara anaa daa daa nnnwumadie mu?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Ketewaa bi	<input type="radio"/> Ebia	<input type="radio"/> Mmom ewo anim kakra	<input type="radio"/> Yie paa

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

# NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-TWI

Item Library Version 1.0

<b>23. PRO-CTCAE® Symptom Term: Heart palpitations</b>				
<b>AKOMA PĒLIPĒLI BŌ</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, MPĒN sɛn na wo tee nka sɛ AKOMA NO SI MU TIMTIM ANAA ĒBŌ MU MIREKATUO SO (PĒLIPĒLI BŌ)?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Ēntaa ensi	<input type="radio"/> Ēwom a	<input type="radio"/> Ntoatoasoo	<input type="radio"/> Ēkame ayɛ sɛ aberɛ nyinaa
b. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, sɛn na na saa AKOMA NO SI MU TIMTIM ANAA ĒBŌ MU MIREKATUO SO (PĒLIPĒLI BŌ) no na EMU ĒDEN tee a na ĒNNYĒ KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu eha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu eden	<input type="radio"/> Emu eden paa

<b>24. PRO-CTCAE® Symptom Term: Rash</b>	
<b>ĒNSAA</b>	
a. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, wo nnya ĒNSAA biara?	
<input type="radio"/> Aane	<input type="radio"/> Daabi

<b>25. PRO-CTCAE® Symptom Term: Skin dryness</b>				
<b>HONAM AWOŌ</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, sɛn na na saa WO HONAM AWOŌ no na EMU ĒDEN tee a na ĒNNYĒ KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu eha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu eden	<input type="radio"/> Emu eden paa

<b>26. PRO-CTCAE® Symptom Term: Acne</b>				
<b>ĒNSISIWA</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, sɛn na na saa WO ĒNSISIWA ANAA NSAAWA WO SAA W'ANIM/NSAA NYINI ANAA WO BO SO no na EMU ĒDEN tee a na ĒNNYĒ KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu eha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu eden	<input type="radio"/> Emu eden paa

<b>27. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hair loss</b>				
<b>ENWI TUTUO</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, wo nnya ENWI TUTUO biara?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Ketewaa bi	<input type="radio"/> Ebia	<input type="radio"/> Mmom ewo anim kakra	<input type="radio"/> Yie paa

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

# NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-TWI

Item Library Version 1.0

<b>28. PRO-CTCAE® Symptom Term: Itching</b>				
<b>AHOJHEN</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, sɛn na na saa wo HONAM AHOJHEN no na EMU EDEN tee a na ENNYE KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu eha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu eden	<input type="radio"/> Emu eden paa

<b>29. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hives</b>	
<b>AHOSOGUO/MOGYA ADEDA WO HO</b>	
a. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, wo nnya AHOSOGUO (AHONHON KOKOJ HENHENE WO HONAM NO HO) biara?	
<input type="radio"/> Aane	<input type="radio"/> Daabi

<b>30. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hand-foot syndrome</b>				
<b>ENSA-ENAN MU NSENKYERENI</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, sɛn na na saa wo ENSA-ENAN MU NSENKYERENI (ENSAA BI WO SAA NSA ANAA NAN MU A EBETUMI APAEPAE, AHWANEHWANE, AYE KOJ ANAA YAA) no na EMU EDEN tee a na ENNYE KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu eha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu eden	<input type="radio"/> Emu eden paa

<b>31. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail loss</b>	
<b>MOWERE TUTUO</b>	
a. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, wo ahwere NNSA MMOWERE ANAA NNANSOA MMOWERE BIARA?	
<input type="radio"/> Aane	<input type="radio"/> Daabi

<b>32. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail ridging</b>	
<b>MOWERE MU ASENSAN</b>	
a. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, wo nnya NNSA MMOWERE ANAA NNANSOA MMOWERE MU ABIABIA ANAA AHONHONO biara?	
<input type="radio"/> Aane	<input type="radio"/> Daabi

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

# NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-TWI

Item Library Version 1.0

<b>33. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail discoloration</b>	
<b>MOWERE AHOFASUO NSESAAE</b>	
a. Wo saa nna 7 etwa too no, wo nnya NSESA biara wo WO NNSA MMOWERE ANAA NNANSOA MMOWERE MU AHOFASUO HO?	
<input type="radio"/> Aane	<input type="radio"/> Daabi

<b>34. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sensitivity to sunlight</b>	
<b>AHOFAMA MA AWIA EBƆ</b>	
a. Wo saa nna 7 etwa too no, wo nnya HONAM ENBROSOC AHOFAMA MAA AWIA EBƆ biara?	
<input type="radio"/> Aane	<input type="radio"/> Daabi

<b>35. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bed/pressure sores</b>	
<b>ENPA/CHYE AKRO</b>	
a. Wo saa nna 7 etwa too no, wo nnya ENPA SO AKRO biara?	
<input type="radio"/> Aane	<input type="radio"/> Daabi

<b>36. PRO-CTCAE® Symptom Term: Radiation skin reaction</b>					
<b>ENHUHUO HONAM TEMA</b>					
a. Wo saa nna 7 etwa too no, sen na na saa wo HONAM HYEHYEE FIRI ENHUHUO no na EMU EDEN tee a na ENNYE KORAA?					
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu sha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu eden	<input type="radio"/> Emu eden paa	<input type="radio"/> Emfa ho

<b>37. PRO-CTCAE® Symptom Term: Skin darkening</b>	
<b>HONAM ANIDUM</b>	
a. Wo saa nna 7 etwa too no, wo nnya HONAM ANIDUMDUM biara ENTAA ENSI?	
<input type="radio"/> Aane	<input type="radio"/> Daabi

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

# NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-TWI

Item Library Version 1.0

<b>38. PRO-CTCAE® Symptom Term: Stretch marks</b>	
<b>NKRƐƐ</b>	
a. Wo saa nna 7 Ɛtwa toɔ no, wo nnya NKƐƐ biara?	
<input type="radio"/> Aane	<input type="radio"/> Daabi

<b>39. PRO-CTCAE® Symptom Term: Numbness &amp; tingling</b>				
<b>TITRITII &amp; ƐNWOWOEƐ</b>				
a. Wo saa nna 7 Ɛtwa toɔ no, sɛn na na saa wo TITRITII ANAA ƐNWOWOEƐ wo wo NNSA ANAA NNAN MU no na EMU ƐDEN tee a na ƐNNYƐ KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu ɛha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu ɛden	<input type="radio"/> Emu ɛden paa
b. Wo saa nna 7 Ɛtwa toɔ no, dodoo sɛn na wo TITRITII ANAA ƐNWOWOEƐ wo wo NNSA ANAA NNAN MU TWENTWAN wo wo dabiara anaa daa daa nnwumadie mu?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Ketewaa bi	<input type="radio"/> Ebia	<input type="radio"/> Mmom ɛwo anim kakra	<input type="radio"/> Yie paa

<b>40. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dizziness</b>				
<b>ANISO KYIN</b>				
a. Wo saa nna 7 Ɛtwa toɔ no, sɛn na na saa wo ANISO KYIN no na EMU ƐDEN tee a na ƐNNYƐ KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu ɛha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu ɛden	<input type="radio"/> Emu ɛden paa
b. Wo saa nna 7 Ɛtwa toɔ no, dodoo sɛn na wo ANISO KYIN TWENTWAN wo wo dabiara anaa daa daa nnwumadie mu?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Ketewaa bi	<input type="radio"/> Ebia	<input type="radio"/> Mmom ɛwo anim kakra	<input type="radio"/> Yie paa

<b>41. PRO-CTCAE® Symptom Term: Blurred vision</b>				
<b>BISII ADEHUNU</b>				
a. Wo saa nna 7 Ɛtwa toɔ no, sɛn na na saa wo BISII ADEHUNU no na EMU ƐDEN tee a na ƐNNYƐ KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu ɛha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu ɛden	<input type="radio"/> Emu ɛden paa
b. Wo saa nna 7 Ɛtwa toɔ no, dodoo sɛn na wo BISII ADEHUNU TWENTWAN wo wo dabiara anaa daa daa nnwumadie mu?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Ketewaa bi	<input type="radio"/> Ebia	<input type="radio"/> Mmom ɛwo anim kakra	<input type="radio"/> Yie paa

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

# NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-TWI

Item Library Version 1.0

<b>42. PRO-CTCAE® Symptom Term: Flashing lights</b>	
<b>YEREWYEREW NKANEA</b>	
a. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, wo nnya YEREWYEREW KANEA biara ƐWƆ W'ANIM SO?	
<input type="radio"/> Aane	<input type="radio"/> Daabi

<b>43. PRO-CTCAE® Symptom Term: Visual floaters</b>	
<b>AHWEHWƆWA SO NSENSAN</b>	
a. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, wo nnya ENSISIE ANAA ENSENSAN (TENTAN) A ƐSESA W'ANI ANIM SO?	
<input type="radio"/> Aane	<input type="radio"/> Daabi

<b>44. PRO-CTCAE® Symptom Term: Watery eyes</b>				
<b>NSUOSUO ANNI</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, sɛn na na saa wo NSUOSUO ANNI (ESUU) no EMU ƐDEN tee a na ƐNNYE KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu ɛha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu ɛden	<input type="radio"/> Emu ɛden paa
b. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, dodoo sɛn na wo NSUOSUO ANNI (ESUU) TWENTWAN wo wo dabiara anaa daa daa nnwumadie mu?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Ketewaa bi	<input type="radio"/> Ebia	<input type="radio"/> Mmom ɛwo anim kakra	<input type="radio"/> Yie paa

<b>45. PRO-CTCAE® Symptom Term: Ringing in ears</b>				
<b>ASOM DƆNBƆ</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, sɛn na na saa wo ASOM DƆNBƆ no EMU ƐDEN tee a na ƐNNYE KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu ɛha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu ɛden	<input type="radio"/> Emu ɛden paa

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

# NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-TWI

Item Library Version 1.0

<b>46. PRO-CTCAE® Symptom Term: Concentration</b>				
<b>ADWEN NSISISOJ</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa too no, sen na na saa W' ADWEN NSISISOJ no EMU EDEN tee a na ENNYE KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu eha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu eden	<input type="radio"/> Emu eden paa
b. Wo saa nna 7 etwa too no, dodoo sen na CHAW MA W'ADWEN NSISISOJ TWENTWAN wo wo dabiara anaa daa daa nnumadie mu?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Ketewaa bi	<input type="radio"/> Ebia	<input type="radio"/> Mmom ewo anim kakra	<input type="radio"/> Yie paa

<b>47. PRO-CTCAE® Symptom Term: Memory</b>				
<b>ADWEN KORA</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa too no, sen na na saa wo HAW NOM MA ADWEN NSISISOJ no EMU EDEN tee a na ENNYE KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu eha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu eden	<input type="radio"/> Emu eden paa
b. Wo saa nna 7 etwa too no, dodoo sen wo HAW NOM MA W'ADWEN NSISISOJ TWENTWAN wo wo dabiara anaa daa daa nnumadie mu?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Ketewaa bi	<input type="radio"/> Ebia	<input type="radio"/> Mmom ewo anim kakra	<input type="radio"/> Yie paa

<b>48. PRO-CTCAE® Symptom Term: General pain</b>				
<b>DAA DAA YAA</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa too no, MPEN sen na wo nnya YAA?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Entaa ensi	<input type="radio"/> Ewom a	<input type="radio"/> Ntoatoasoo	<input type="radio"/> Ekame aye se aberɛ nyinaa
b. Wo saa nna 7 etwa too no, sen na na saa wo YAA no EMU EDEN tee a na ENNYE KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu eha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu eden	<input type="radio"/> Emu eden paa
c. Wo saa nna 7 etwa too no, dodoo sen wo YAA TWENTWAN wo wo dabiara anaa daa daa nnumadie mu?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Ketewaa bi	<input type="radio"/> Ebia	<input type="radio"/> Mmom ewo anim kakra	<input type="radio"/> Yie paa

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

# NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-TWI

Item Library Version 1.0

<b>49. PRO-CTCAE® Symptom Term: Headache</b>				
<b>TI PAEE</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa too no, MPEN sen na wo nnya TI PAEE?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Entaa ensi	<input type="radio"/> Ewom a	<input type="radio"/> Ntoatoasoo	<input type="radio"/> Ekame aye se aberε nyinaa
b. Wo saa nna 7 etwa too no, sen na na saa wo TI PAEE no EMU EDEN tee a na ENNYE KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu eha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu eden	<input type="radio"/> Emu eden paa
c. Wo saa nna 7 etwa too no, dodoo sen wo TI PAEE TWENTWAN wo wo dabiara anaa daa daa nnwumadie mu?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Ketewaa bi	<input type="radio"/> Ebia	<input type="radio"/> Mmom ewo anim kakra	<input type="radio"/> Yie paa

<b>50. PRO-CTCAE® Symptom Term: Muscle pain</b>				
<b>ENWOMA YAA</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa too no, MPEN sen na wo nnya ENAM NWOMA MU AHOYAA?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Entaa ensi	<input type="radio"/> Ewom a	<input type="radio"/> Ntoatoasoo	<input type="radio"/> Ekame aye se aberε nyinaa
b. Wo saa nna 7 etwa too no, sen na na saa wo ENAM NWOMA no EMU EDEN tee a na ENNYE KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu eha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu eden	<input type="radio"/> Emu eden paa
c. Wo saa nna 7 etwa too no, dodoo sen wo ENAM NWOMA AHOYAA TWENTWAN wo wo dabiara anaa daa daa nnwumadie mu?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Ketewaa bi	<input type="radio"/> Ebia	<input type="radio"/> Mmom ewo anim kakra	<input type="radio"/> Yie paa

<b>51. PRO-CTCAE® Symptom Term: Joint pain</b>				
<b>APOSO YAA</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa too no, MPEN sen na wo nnya APOSO AHOYAA (TE SE ABATWE, NKOTODWE, MBATIRIE)?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Entaa ensi	<input type="radio"/> Ewom a	<input type="radio"/> Ntoatoasoo	<input type="radio"/> Ekame aye se aberε nyinaa
b. Wo saa nna 7 etwa too no, sen na na saa wo APOSO AHOYAA (TE SE ABATWE, NKOTODWE, MBATIRIE) no EMU EDEN tee a na ENNYE KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu eha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu eden	<input type="radio"/> Emu eden paa
c. Wo saa nna 7 etwa too no, dodoo sen wo APOSO AHOYAA (TE SE ABATWE, NKOTODWE, MBATIRIE) TWENTWAN wo wo dabiara anaa daa daa nnwumadie mu?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Ketewaa bi	<input type="radio"/> Ebia	<input type="radio"/> Mmom ewo anim kakra	<input type="radio"/> Yie paa

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

# NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-TWI

Item Library Version 1.0

<b>52. PRO-CTCAE® Symptom Term: Insomnia</b>				
<b>ENDATAETET</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa too no, sen na na saa wo ENDATAETET (EKEKA HO CHAW SE WO TUMI ADA, EWEN A W'ANTUMI ANDA, ANAA W SCORE NTEM) no EMU EDEN tee a na ENNYE KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu eha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu eden	<input type="radio"/> Emu eden paa
b. Wo saa nna 7 etwa too no, dodoo sen wo ENDATAETET (EKEKA HO CHAW SE WO TUMI ADA, EWEN A W'ANTUMI ANDA, ANAA W SCORE NTEM) TWENTWAN wo wo dabiara anaa daa daa nnwumadie mu?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Ketewaa bi	<input type="radio"/> Ebia	<input type="radio"/> Mmom ewo anim kakra	<input type="radio"/> Yie paa

<b>53. PRO-CTCAE® Symptom Term: Fatigue</b>				
<b>OBRE</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa too no, sen na na saa wo BRE, ABEREBERE, ANAA WO NNI AHOODEN no EMU EDEN tee a na ENNYE KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu eha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu eden	<input type="radio"/> Emu eden paa
b. Wo saa nna 7 etwa too no, dodoo sen wo BRE, ABEREBERE, ANAA WO NNI AHOODEN TWENTWAN wo wo dabiara anaa daa daa nnwumadie mu?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Ketewaa bi	<input type="radio"/> Ebia	<input type="radio"/> Mmom ewo anim kakra	<input type="radio"/> Yie paa

<b>54. PRO-CTCAE® Symptom Term: Anxious</b>				
<b>ABAMBUO</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa too no, MPEN sen na wo te nka se wo ABAMBUO?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Entaa ensi	<input type="radio"/> Ewom a	<input type="radio"/> Ntoatoasoo	<input type="radio"/> Ekame aye se aberu nyinaa
b. Wo saa nna 7 etwa too no, sen na na saa wo ABAMBUO no EMU EDEN tee a na ENNYE KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu eha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu eden	<input type="radio"/> Emu eden paa
c. Wo saa nna 7 etwa too no, dodoo sen wo ABAMBUO TWENTWAN wo wo dabiara anaa daa daa nnwumadie mu?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Ketewaa bi	<input type="radio"/> Ebia	<input type="radio"/> Mmom ewo anim kakra	<input type="radio"/> Yie paa

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

# NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-TWI

Item Library Version 1.0

<b>55. PRO-CTCAE® Symptom Term: Discouraged</b>				
<b>NNI NKURANHYE</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, MPEN sɛn na wo te nka sɛ BIRIBIARA NTUMI EMMA W'ANI ENGYE?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Entaa ensi	<input type="radio"/> Ewom a	<input type="radio"/> Ntoatoasoo	<input type="radio"/> Ekame aye sɛ aberɛ nyinaa
b. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, sɛn na na saa wo Wo nna 7 a atwam no, dodoo sɛn BIRIBIARA NTUMI EMMA W'ANI ENGYE no EMU EDEN tee a na ENNYE KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu eha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu eden	<input type="radio"/> Emu eden paa
c. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, dodoo sɛn BIRIBIARA NTUMI EMMA W'ANI ENGYE TWENTWAN wo wo dabiara anaa daa daa nnumadie mu?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Ketewaa bi	<input type="radio"/> Ebia	<input type="radio"/> Mmom ewo anim kakra	<input type="radio"/> Yie paa

<b>56. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sad</b>				
<b>BASAA</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, MPEN sɛn na wo te nka sɛ wo AYE BASAA ANAA WO NNI ANIGYEE?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Entaa ensi	<input type="radio"/> Ewom a	<input type="radio"/> Ntoatoasoo	<input type="radio"/> Ekame aye sɛ aberɛ nyinaa
b. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, sɛn na na wo AYE BASAA ANAA WO NNI ANIGYEE no EMU EDEN tee a na ENNYE KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu eha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu eden	<input type="radio"/> Emu eden paa
c. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, sɛn na na wo AYE BASAA ANAA WO NNI ANIGYEE TWENTWAN wo dabiara anaa daa daa nnumadie mu?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Ketewaa bi	<input type="radio"/> Ebia	<input type="radio"/> Mmom ewo anim kakra	<input type="radio"/> Yie paa

<b>57. PRO-CTCAE® Symptom Term: Irregular periods/vaginal bleeding</b>		
<b>ENSABUO ENTWITWASIE /ETWE MU MOGYATUO</b>		
a. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, wo BUU WO NSA A ETWITWA SIE?		
<input type="radio"/> Aane	<input type="radio"/> Daabi	<input type="radio"/> Emfa ho

<b>58. PRO-CTCAE® Symptom Term: Missed expected menstrual period</b>		
<b>W'AHWERE NSA BUO NA W'ANI DA SO</b>		
a. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, wo HWERE WO NSA BUO A NA W'ANI DA SO?		
<input type="radio"/> Aane	<input type="radio"/> Daabi	<input type="radio"/> Emfa ho

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

# NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-TWI

Item Library Version 1.0

<b>59. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vaginal discharge</b>				
<b>ETWE MU NSUGUGUO</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, wo nnya ETWE MU NSUGUGUO ENNYE NE KWAN SO biara?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Ketewaa bi	<input type="radio"/> Ebia	<input type="radio"/> Mmom ewo anim kakra	<input type="radio"/> Yie paa

<b>60. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vaginal dryness</b>				
<b>ETWE MU WOƆ</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, sen na na saa wo ETWE MU A AWOƆ no na EMU EDEN tee a na ENNYE KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu eha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu eden	<input type="radio"/> Emu eden paa

<b>61. PRO-CTCAE® Symptom Term: Painful urination</b>				
<b>DWONSƆ MU YAADIE</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, sen na na saa wo YAA ANAA WO WO DWONSƆ MU NYEHYEƆ na EMU EDEN na ENNYE KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu eha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu eden	<input type="radio"/> Emu eden paa

<b>62. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary urgency</b>				
<b>DWONSƆ TEMTEM</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, MPƐN sen na wo tee nka se EHO BEHIA SE WO DWONSƆ MPƆFRI MU?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Entaa ensi	<input type="radio"/> Ewom a	<input type="radio"/> Ntoatoasoo	<input type="radio"/> Ekame aye se abere nyinaa
b. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, dodoo sen na MPƆFRI MU SE WO BEDWONSƆ wo wo dabiara anaa daa daa nnwumadie mu?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Ketewaa bi	<input type="radio"/> Ebia	<input type="radio"/> Mmom ewo anim kakra	<input type="radio"/> Yie paa

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

# NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-TWI

Item Library Version 1.0

<b>63. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary frequency</b>				
<b>DWONSƆ NTOATOASƆ</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, na so ewo emmeree a na eye wo DWONSƆ NTOATOASƆ?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Entaa ensi	<input type="radio"/> Ewom a	<input type="radio"/> NtoatoasƆ	<input type="radio"/> Ekame aye se aberɛ nyinaa
b. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, dodoo sen na DWONSƆ NTOATOASƆ TWENTWAN wo wo dabiara anaa daa daa nnwumadie mu?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Ketewaa bi	<input type="radio"/> Ebia	<input type="radio"/> Mmom ewo anim kakra	<input type="radio"/> Yie paa

<b>64. PRO-CTCAE® Symptom Term: Change in usual urine color</b>	
<b>ENSESA WO DABIARA DWONSƆ AHOFASUO</b>	
a. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, wo nnya DWONSƆ AHOFASUO ENSESA biara?	
<input type="radio"/> Aane	<input type="radio"/> Daabi

<b>65. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary incontinence</b>				
<b>DWONSƆ ASOSƆ ASOSƆ ANAA DWONSƆ PEWPEW</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, MPEN sen na wo HWERE SE WO BEHYE WO DWONSƆ SO (ASOSƆ ASOSƆ)?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Entaa ensi	<input type="radio"/> Ewom a	<input type="radio"/> NtoatoasƆ	<input type="radio"/> Ekame aye se aberɛ nyinaa
b. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, dodoo sen na wo HWERE SE WO BEHYE WO DWONSƆ SO (ASOSƆ ASOSƆ) TWENTWAN wo dabiara anaa daa daa nnwumadie mu?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Ketewaa bi	<input type="radio"/> Ebia	<input type="radio"/> Mmom ewo anim kakra	<input type="radio"/> Yie paa

<b>66. PRO-CTCAE® Symptom Term: Achieve and maintain erection</b>						
<b>WO TUMI ANYA NA W'AKORA EBREM SO</b>						
a. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, sen na na saa wo HAW SE WO NNYA ANAA WO KORA EBREM no na EMU EDEN tee a na ENNYE KORAA?						
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu eha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu eden	<input type="radio"/> Emu eden paa	<input type="radio"/> Edie mu ahokeka nni ho	<input type="radio"/> Me mpe se m'yi ano

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

# NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-TWI

Item Library Version 1.0

<b>67. PRO-CTCAE® Symptom Term: Ejaculation</b>						
<b>AHOSANEƐ</b>						
a. Wo saa nna 7 Ɛtwa toƔ no, MPƐN sƐn na wo nnya AHOSANEƐ HO HAW?						
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Ntaa ensi	<input type="radio"/> Ɛwom bia	<input type="radio"/> Ntoatoasoo	<input type="radio"/> Aye sƐ Ɛbere bia	<input type="radio"/> Edie mu ahokeka nni ho	<input type="radio"/> Me mpe sƐ m'yi ano

<b>68. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased libido</b>						
<b>AKONƔ SO TEƐ</b>						
a. Wo saa nna 7 Ɛtwa toƔ no, sƐn na na saa WO PE WO EDIE MU AKONƔ SO TEƐ no na EMU ƐDEN tee a na ƐNNYE KORAA?						
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu eha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu Ɛden	<input type="radio"/> Emu Ɛden paa	<input type="radio"/> Edie mu ahokeka nni ho	<input type="radio"/> Me mpe sƐ m'yi ano

<b>69. PRO-CTCAE® Symptom Term: Delayed orgasm</b>			
<b>ƐNTWENTWENSOC ƐDEW</b>			
a. Wo saa nna 7 Ɛtwa toƔ no, so wo tee nka sƐ ƐKYƐRE SƐ WO NNYA OCƐ ANAA ƐDEW MPENPENSOC?			
<input type="radio"/> Aane	<input type="radio"/> Daabi	<input type="radio"/> Edie mu ahokeka nni ho	<input type="radio"/> Me mpe sƐ m'yi ano

<b>70. PRO-CTCAE® Symptom Term: Unable to have orgasm</b>			
<b>ANTUMI ANNYA ƐDEW</b>			
a. Wo saa nna 7 Ɛtwa toƔ no, W'ANTUMI ANNYA ƐDEW ANAA ƐDEW MPENPENSOC?			
<input type="radio"/> Aane	<input type="radio"/> Daabi	<input type="radio"/> Edie mu ahokeka nni ho	<input type="radio"/> Me mpe sƐ m'yi ano

<b>71. PRO-CTCAE® Symptom Term: Pain w/sexual intercourse</b>						
<b>YAA WO ƐTWE DIE MU</b>						
a. Wo saa nna 7 Ɛtwa toƔ no, sƐn na na saa wo YAA WO ƐTWE DIE MU ABERƐ no na EMU ƐDEN tee a na ƐNNYE KORAA?						
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu eha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu Ɛden	<input type="radio"/> Emu Ɛden paa	<input type="radio"/> Edie mu ahokeka nni ho	<input type="radio"/> Me mpe sƐ m'yi ano

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

# NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-TWI

Item Library Version 1.0

<b>72. PRO-CTCAE® Symptom Term: Breast swelling and tenderness</b>				
<b>NUFOJ HONHON NE MOTOO YE</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa too no, sen na na saa wo NUFOJ ASOEE MU TRÈ YE ANAA MOTOO no na EMU EDEN tee a na ENNYE KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu eha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu eden	<input type="radio"/> Emu eden paa

<b>73. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bruising</b>	
<b>AHOTWITWIRII</b>	
a. Wo saa nna 7 etwa too no, wo ho TWITWIRII AHOGONO SO (TUNTUM NE EWIEN NHYËNSO)?	
<input type="radio"/> Aane	<input type="radio"/> Daabi

<b>74. PRO-CTCAE® Symptom Term: Chills</b>				
<b>AHO POPOJ</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa too no, MPËN sen na wo nnya AHOPOPOJ ANAA AWOSOJ POPOEE?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Èntaa ensi	<input type="radio"/> Èwom a	<input type="radio"/> Ntoatoasoo	<input type="radio"/> Èkame aye se aberè nyinaa
b. Wo saa nna 7 etwa too no, sen na na saa wo AHOPOPOJ ANAA AWOSOJ POPOEE no na EMU EDEN tee a na ENNYE KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu eha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu eden	<input type="radio"/> Emu eden paa

<b>75. PRO-CTCAE® Symptom Term: Increased sweating</b>				
<b>ËNFIFIRE TEE KJ SORO</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa too no, MPËN sen na wo nnya ËNFIFIRE A NA W'ANI NDA SO ANAA ÈBUSO WO SAA AWIA BERÈ ANAA ANADWO MMEREÈ (ÈNE ÈHYEW YEREW YEREW/YEREWYEREW ÈMMJ ABIRA)?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Èntaa ensi	<input type="radio"/> Èwom a	<input type="radio"/> Ntoatoasoo	<input type="radio"/> Èkame aye se aberè nyinaa
b. Wo saa nna 7 etwa too no, sen na na saa wo ENFIFREI TEE A NA W'ANI NDA SO ANAA ÈBUSO WO SAA AWIA BERÈ ANAA ANADWO MMEREÈ (ÈNE ÈHYEW YEREWYEREW TEE / YEREWYEREW TEE ÈMMJ ABIRA) no na EMU EDEN tee a na ENNYE KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu eha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu eden	<input type="radio"/> Emu eden paa

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

# NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-TWI

Item Library Version 1.0

<b>76. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased sweating</b>	
<b>ENFIFIRE SO ATE</b>	
a. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, so w'annya ENFIFIRE SO TEE NA W'ANI ENDA SO?	
<input type="radio"/> Aane	<input type="radio"/> Daabi

<b>77. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hot flashes</b>				
<b>EHYEW YEREWYEREW TEE</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, MPEN sen na wo nnya EHYEW YEREW/YEREW TEE?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Entaa ensi	<input type="radio"/> Ewom a	<input type="radio"/> Ntoatoasoo	<input type="radio"/> Ekame aye se abere nyinaa
b. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, sen na na saa wo EHYEW YEREW/YEREW TEE no na EMU EDEN tee a na ENNYE KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu eha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu eden	<input type="radio"/> Emu eden paa

<b>78. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nosebleed</b>				
<b>PON AHWEN</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, MPEN sen na wo PON AHWEN?				
<input type="radio"/> Enim koraa	<input type="radio"/> Entaa ensi	<input type="radio"/> Ewom a	<input type="radio"/> Ntoatoasoo	<input type="radio"/> Ekame aye se abere nyinaa
b. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, sen na na saa wo PON AHWEN no na EMU EDEN tee a na ENNYE KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu eha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu eden	<input type="radio"/> Emu eden paa

<b>79. PRO-CTCAE® Symptom Term: Pain and swelling at injection site</b>		
<b>YAA NE AHONHONO WO PANEE WO BEA</b>		
a. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, so w'annya YAA, AHONHONO, ANAA KOO WO BEA W'ABO ADURO PANEE ANAA IV?		
<input type="radio"/> Aane	<input type="radio"/> Daabi	<input type="radio"/> Emfa ho

<b>80. PRO-CTCAE® Symptom Term: Body odor</b>				
<b>HONAM MU ENKA</b>				
a. Wo saa nna 7 etwa toɔ no, sen na na saa wo HONAM MU ENKA no na EMU EDEN tee a na ENNYE KORAA?				
<input type="radio"/> Enim	<input type="radio"/> Emu eha	<input type="radio"/> Esusu kakra	<input type="radio"/> Emu eden	<input type="radio"/> Emu eden paa

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

# NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-TWI

Item Library Version 1.0

OTHER SYMPTOMS	
NSUNSANSOJ AFOFORJ	
Do you have any other symptoms to report?	
Wo wo nsunsansoo foforo bi a wo bepe se wo bebo ho amanee?	
<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No
<input type="radio"/> Aane	<input type="radio"/> Daabi
<b>Please list any other symptoms:</b>	
<b>Mesre wo bubu nsunsansoo afoforo biara:</b>	
1.	<p>Wo saa nna 7 etwa too no, sen na na saa nsunsansoo no na EMU EDEN tee a na ENNYE?</p> <p><input type="radio"/> Enim      <input type="radio"/> Emu eha      <input type="radio"/> Esusu kakra      <input type="radio"/> Emu eden      <input type="radio"/> Emu eden paa</p>
2.	<p>Wo saa nna 7 etwa too no, sen na na saa nsunsansoo no na EMU EDEN tee a na ENNYE?</p> <p><input type="radio"/> Enim      <input type="radio"/> Ennye den saa      <input type="radio"/> Esusu kakra      <input type="radio"/> Emu eden      <input type="radio"/> Emu eden paa</p>
3.	<p>Wo saa nna 7 etwa too no, sen na na saa nsunsansoo no na EMU EDEN tee a na ENNYE?</p> <p><input type="radio"/> Enim      <input type="radio"/> Emu eha      <input type="radio"/> Esusu kakra      <input type="radio"/> Emu eden      <input type="radio"/> Emu eden paa</p>
4.	<p>Wo saa nna 7 etwa too no, sen na na saa nsunsansoo no na EMU EDEN tee a na ENNYE?</p> <p><input type="radio"/> Enim      <input type="radio"/> Emu eha      <input type="radio"/> Esusu kakra      <input type="radio"/> Emu eden      <input type="radio"/> Emu eden paa</p>
5.	<p>Wo saa nna 7 etwa too no, sen na na saa nsunsansoo no na EMU EDEN tee a na ENNYE?</p> <p><input type="radio"/> Enim      <input type="radio"/> Emu eha      <input type="radio"/> Esusu kakra      <input type="radio"/> Emu eden      <input type="radio"/> Emu eden paa</p>

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.